

# druga novosadska elegija

ištvan domonkoš

Ludost je sujetno se razotkriti  
Kokto

Bol, zemlja tone, ili sneg naviše leti,  
teška kiša u svoju suštinu umaće dveće,  
između dva elementa nabubreno se praćaka  
lišće,  
prašina s vodom je blato,  
deočka s hlebom — smrt.  
Bol, negde pada cigla,  
red jauče, red je loša navika,  
ljubaz je zakon, već sam njen ubica,  
na vodenoj pruzi riba,  
protutnjim, trenutak jedan,  
kravim dlanom  
milujem svoju kosu,  
o, tepam i obožavam  
i zavaravam samog sebe.  
Sav u ulju nemo tutnjim,  
pevam paru, crvenu maglu,  
iskre,  
iskre,  
gundam samom sebi,  
sám,  
grubo,  
kao stidljivi davoli  
jurim između bandera,  
monotonim, sporim ritmom,  
kao zastarele, nejake,  
bezrazložno podivljale lokomotive,  
uplašene, dečjim očima  
u noć zagledane lokomotive,  
koje veselo tutnje, bestežinske,  
zaljubljene lokomotive,  
a pošto sam do te mere slobodan,  
tada ču radije da umrem.  
Postaću travu, do vrha ispunjena zelenim,  
natopljena suncem, zgažena,  
ali vi mi verujte,  
sve je to samo  
veština zamena slike.  
Bol, smrt, taj klonuli saveznik Rilkea,  
andeli i sveci  
isti su kao i pesme,  
bestežinski, bestelesni i bez mirisa,  
tvrdoglavе device u glavama atoma,  
s kojima ludilo svako veće leže.  
Sada već mogu da krenem u šetnju,  
atar mi više ne daje  
grudu, sunce i motiku,  
ni toplu baršunastu vatru  
koja zamire u stogovima slame,  
ni prepelicu, ni čoveka, ni stado,  
ni vodu.  
Jedan čovek, čim stignem, uzima ašov,  
kad jednom zaovek stignem.  
A truljenje je laž:  
izmišljen je svaki koren,  
okorela priroda, bogovi vrlji,  
pravi pesnici, mrtvi ljubavnici.

S mađarskog preveo Josip Varga

# razmjeniti snove ili čovjek u oku rada ipeković

## UPUTSTVO ZA ČITANJE:

Interpunkcija, ionako siromašna u našoj grafiji, mogla bi se glatko ukinuti. Ukinuti u pisanju. U čitanju, govorenju, naše pauze, naglasci, ubrzavanje ili usporavanje, intonacija, ritam, ponekad su izražajniji i sadržajniji od riječi samih. Tekst se sastoji i od riječi, i njihovih modulacija, i od praznina među njima. Riječi katkad trpe intonaciju i interpunkciju, neke miljemo i mazimo, druge šibamo i izbacujemo. Neke pružaju otpor.

Umjesto da je ukinemo (neki to s uspjehom čine, vidi Philippe Solers), možemo pokušati da interpunkciju dopunimo, da se pojedemo njome. Mogućnosti su bezbrojne. Interpunkcijom, ili samo punkcijom, nemoguće je iscrpno grafički obilježiti sve naše zastoje, predomišljanja, šutnje u govoru. Neki znaci uvedeni za ovu priliku:

— tužno:

— smiješno:

— dosadno:

— pun pogodak  
(bez pogovora):

— može biti, a  
može i ne biti):

— zapetljano:

— kost u grlu:

— jake emocije:

— samozvana Teorija, pozivanje  
na racionalnost, metodičnost  
itd., ili ↓ teorija:

— glupo:

Ova »interpunkcija« ne bilježi samo pauze i intonacije, nego i raspolaženja. Može da intervenira bilo gdje tokom rečenice ili izvan nje, s ostalim znakovima ili bez njih. Može da ostavlja i znatne nedoumice, kao i uobičajena interpunkcija. Upitnik i uskličnik mogu da se koriste i izvrnuti, slično kao u španском. I ostali znaci mogu da se koriste nekonvencionalno, kao ,,,,. Može da se doraduje. Podložna je i štamparskim greskama.

## ČOVJEK U OKU UČITELJA

Kazuje Māndukya-upaniśad, Brhadāranyaka (IV, 3), a i Chandogya također (VIII), priču o čovječuljku u oku sagovornika, svjedoka (śākṣin) našeg tajnog života. i Svjetok! Još gore: taj duh—čovjek (*puruša*) subjekt je njegov. Tek kad mi ostanemo bez riječi, naš *puruša* progovara. Tek kad mi mirujemo, *puruša* putuje. Tek kad mi ostanemo neosjetljivi, *puruša* slano uživa. Kada mi postanemo duh i gubimo tijelo, naš se duh (taj mili *puruša*) materijalizira, stiče čula. *Puruša* je sve ono što mi nismo, nismo zapravo. Naša suprotnost. *Kyā bolū?* *Puruša* je simetrija, naša obrnuta slika u ogledalu. U oku. *Puruša* je svjedok velikih istina, garant absoluta, absolut sám: on je *saccidānanda*: *sat*, ono što jest; *cit*, sveobuhvatna svijest—spoznaja; *ānanda*, dobrobit. *Puruši je dobro*. Kad mu je najbolje, kad je najviše pri sebi, a mi pri njemu, *puruša* je moć koja buja, *brahman*. Kad nas je potpuno isprazio, izmoždio, on je naravno najpuniji: dok spavamo on radi, dok smo obamrli on osjeća, dok smo lažni on je ↓ istina.« Gde ja stado, ti ćeš poći, što ne mogoh, ti ćeš moći.«

Pa ipak, *puruša* je naša vjerna kopija (ili mi njegova), naša najdublja bit, mi sami, naš pravi identitet (koji je njime određen). On je noć svakog dana, san svake jave. Svako oko ima svog *purušu*, kao i oko univerzuma, Sunce. Ali on ne sjedi nužno u svom oku: tu se nalazi samo kad smo budni. Čim to

nemo, tonemo u san, i kako zadnji dio glave dobiva na težini, čovječuljak iz zjenice kreće na put našim krvnim žilama. U srcu mu je pravo stanište, odakle kontrolira naše misli i naša čuvstva. Koja se gube, nestaju, kada čula trnu u bezdanu vremena. Krvotok i Sunčeve zrake dio su istog sleteta, mreže duševnog poretka. Tako u četvrtom stanju najdubljeg sna, *turiya ili catūrtha*, puruša napušta naše tjele: kreće se Sunčevim sistemom po bezgraničnim i neorientiranim, nemjerljivim prostorima Brahminog svijeta. U tom stanju privremenog oslobođenja — privremenog sa subjektivnog stanovišta diferenciranog *ja*, ali u suštini nemjerljivog, vanvremenskog — doživljeno je potpuno jedinstvo sa samim sobom. Kad od sebe potpuno odustanemo, kad smo najmanje pri sebi, tada smo najintegralniji u vrhuncu mističnog ujedinjenja s nama samima u apsolutu. Snovi predstavljaju čovječuljkova kretanja na putu izbavljenja.

Šta radi *puruša* u oku? U oku može drugi da ga vidi. *Puruša* svjedoči drugima o sebi, tj. o našoj duševnosti. Duhovnosti? Duhovitost? O našem *pristajaju*. »Puruša u oku« koji ovisi o drugome kao svom materijalnom osnovu i povezuje nerazdvojno dva pojedinka, garantira simbolički i stvarni poredak, mentalni režim, sistem vrijednosti. Omogućuje čitanje lica kao nalječja. Sna kao jave. Stvarnog kao nestvarnog. Zbiljskog lika kao kopije slike u ogledalu. Operacijom dubokog sna i intervencijom *puruše*, duhovni i materijalni svijet jedan se drugome suprotstavljaju u korist prvoga: sva su vrijednosno pozitivna obilježja s njegove strane. I, kad smo kod zrcala (a i oko u kojem se čovječuljak pojavljuje funkcioniра kao ogledalo), recimo i to da je »drugi« pri pojavu *puruše* zapravo samo prikriveni »isti«, i jedini. Jer *puruša* u svom odnosu s drugim zapravo tek garantira stabilnost poretka — odnosa, jamči mogućnost suprotstavljanja materijalnog i duhovnog, pasivnog i aktivnog, vanjskog i unutarnjeg, nebitnog i bitnog, lažnog i istinitog i tome slično. »Drugi« je potvrda nas samih i kroz nas same, pod uvjetom da ga ne priznajemo. Varka je, ako postoji, »optičke« prirode, i pojavljuje se ili gubi ovisno o stanovištu. Čak ni bezbroj (u krajnjoj liniji prebrojivih) *puruša* ne jamči pluralizam, već samo nadređenost ili inherenciju jednog *Puruše*, koji je posvuda, čim se pomaknemo iz bilo koje rupice. U *puruši* je sve, kroz panenteizam, on je univerzalnost sama. Bez obzira na to je li *puruša* izašao na svoje sneno putovanje van našeg tijela ili nije, *puruša* ga (i nas) obuhvaća, obujmljuje, samo što smo (?) toga u prvom slučaju svjesni, a u drugom ne. *Puruša* ne pristaje da bude subjekt, kao što to ne prihvata ni sopstvo, *ātman*. Ali *aham-kāra* ili »funkcija-ja«, rado će to prihvati. »Ja« prima na sebe sav privid svijeta, svu varljivu životnost i čulnost, prolaznost utemeljenu u tvari (i) kojom se duh hrani. Duh je vampir, i kao svaki zdravi vampir — pije krv i ždere meso, s kojim inače, ne može da opstane u istoj ravni.

a sve ostalo je priča,  
prepiranje i puko  
razglabanje!

svijet proglašava prividom i materiju nečistom.

Samoubistvo? Žrtvovanjem samome sebi vlastitog principa? Kako je došlo do toga da umni princip duha, da bi se ostvario, skreće u svoju suprotnost, otkriva granice intelekta — a ipak prezire »nečisticu doticaj materije? Mislim na učitelja čiju misao omogućuje požrtvovnost sljedbenika, koji jede ili posti da bi duhu omogućio da misli, koji se bavi higijenom vlastitog tijela i ima fizičke potrebe. Koji poriče sjedalo na kojem je udobno smješten u ime misli o tom sjedalu, koji poriče svoju zajednicu u ime svoje (prazne?) glave. No koji kontradikciju i sam osjeća (ali je neće nikad priznati): odrekle li jedan od dva kraja dualiteta, cijeli odnos pada u vodu, a nestaje naravno i drugi kraj (Nāgārduna je u ovome dosljednije mislio, kao i budizam inače): tako duh ne priznaje materiju da bi bio duh (a to znači da bi potvrdio svoju superiornost), ali istim postupkom i sebe diskvalificira.

— No ovo ne znači  
da ne treba razmisliti,  
kao što se i ne treba  
posvetiti  
zadovoljstvu razmišljanja.  
Treba, u stvari, dobro  
promisliti,  
ali se mišljenja ne držati,  
jer će *brahman* spoznato biti  
tek kad se oslobođimo  
svih predrasuda.

— To je, i samo to,  
*brahman* bez podjele,  
bez razlika i osobina.  
I kad je sljedbenik uvidio  
da je *brahman* on sam,  
ostvario ga je zauvijek.

— Da, konačno je slobodan  
sljedbenik koji je shvatio  
da se radi o *brahmanu* bez  
kog se ne može dokazati,  
razlika i granica,  
objasniti ni pokazati,  
*brahmanu* bez početka i  
kraja.

— »Ne! to nije ni kraj svijeta  
ni njegova prva pojava,  
ni vezano biće ni slobodno,  
ni sljedbenik što izbavljenje  
traži,  
ni onaj koji ga je našao«,  
tako se, kažu, određuje  
vrhovni cilj  
onostran svakoj definiciji.

— Treba znati da je *ātman*  
jedan,  
ako se čini raznih pojavnosti  
*u javi, spavanju i dubokom*  
*snu*.  
Za onoga što ovo troje  
prevazići zna,  
nema više preporadanja.

— Da, jedan je *ātman*  
prisutan u svakom pojedincu,  
iako se čini kao da je  
ujedno mnošten i jedinstven  
kao mjesec što se  
u nemirnoj vodi ogleda.

— Ko prenosi krčag  
prenosi i prostor u njemu.  
Razbijte li ga, uništen je on,  
ali ne i taj prostor:  
*ātman* je neuništiv, čak i ako  
uništimo tijelo što ga  
sadrži,

Zato je pravo *brahman* ono »bez podjele«, »bez razlike«, »nediferencirano«, ono prije (a zatim i poslije) svake diferencijacije? Isuviše je osjetno prisustvo arhaičnog materijalizma koji nije (još) bio pristao na racionalistički rez — i stoga je bio uklonjen. Osnovni je problem indijske filozofije borba između ove dvije tendencije: težnje za racionalističkim-idealističkim rasjecanjem (materija/duh, objekt/subjekt, iracionalno/racionalno, žensko/muško, pasivno/aktivno itd.) — i, s druge strane, težnje (prisutne i u indijskom idealizmu, a izražene u teorijama izbavljenja, i upravo zbog ovog posljednjeg) za nepristajanjem na rascjep. Ova težnja, onda, služeći se oprobanim sredstvom filozofije kao »kraljevske nauke« (Deleuze & Guattari), a to je lažni univerzalizam i postulacija primarnog i konačnog jedinstva, jednote (u *brahmanu*, riječi itd.), može iz čistog racionalizma da odvede, ne, doduše, u čisti iracionalizam, nego u aracionalizam (tj. nepriznavanje rascjepa uopće), i dakle, ipak, u mistiku »neposrednog doživljaja«.

Evo jednote duhovnog principa: *ātman* (ili *brahman*) je jedan, a sva pojavnost je prividna. Uloga sna ovdje nije nimalo slučajna: to je stalna igra privida i stvarnosti čiju granicu čovjek ne prestane prelazi i povremeno zaboravlja s koje se strane našao. Onirički element, *uvijek* interpretiran, i dakle manipuliran, *uvijek* u funkciji nečeg drugog, ide naruku zabašurivanju neodriživosti nediferencirane jednote (apsoluta, duha), »samoozakonjenju njegove i istine.

Razmjenjujmo snove, onda? Uz koje *ātman* jamstvo odanosti i uzajamnog priznanja, ako smo tumačenjem snova (drugoga) već unaprijed pristali na jednu istinu, nametnuli vlastiti zakon?

## O KAPI NEKTARA

- Govori se da duh ljudski dva vida ima:  
čist i nečist.  
Nečist, ako žudnji robuje  
a čist oslobođeni li je se.  
No misao (razum) je sama  
ipak neposredni uzrok i  
ulančanost  
i oslobođenja ljudi.  
Vezana za zemaljska dobra  
preporučuju ona vodi,  
ali ako se te veze rješi,  
vodi izbavljenju.
- Ako je za želju za  
oslobodenjem  
potrebna sloboda duha  
od čežnje za zemaljskim  
dobrom,  
čovjek koji se izbaviti želi,  
htjeti će presjeći veze  
što mu duh sputavaju.
- Jer tek kada duh,  
slobodan od svake spone  
stekne unutarnju vlast  
u uništenju vlastitog  
intelekta,  
postiže se najviše stanje.
- Koliko se kolebljivost  
učvrstila u srcu,  
toliko su dugi napor  
koje će valjati uložiti u  
oslobodenje duha!  
Ti napor su znanje i  
upregnuće,

Vječni san ljudskog (muškog *ātman*, *puruša*) duha: oslobođiti se žudnje koja uvijek duguje čulnosti, tijelu, užitku, drugome. Vječna mōra također, jer na njima se hrani. Sve tjelesno je nečisto, a duh je prividno vezan, uzrok i svoje sputanosti i (zatim) svog oslobođenja. Neće mu valjda tvar biti uzrok? Da ona to ne bi bila, on se mora vratiti u gluhi i nijemi prostor/vrijeme prije svog početka, prije uzroka svog uzroka, vječno nepošten prema себи: jer tada je uzrok i materiji, svakoj dvojnosti, dakle svojoj suprotnosti, svojoj nesreći.

Uspon duha je njegovo samouništenje. Tražiti svoje korijene, htjeti biti (duhovna) maternica i primalja samom sebi (babica, babac? *sage-homme*) jeste samoublački, ali zato časno? Čuvišeno? i svakako duhovno. Ali ne i duhovito: osvrnimo se po polju časti, čojsvra i junaštva. Diktatura duha — sitni fašizam u nama: nije li fašizam bio samoublački? Mislim na materijalnu, fizičku, društvenu udobnost upanišadskog učitelja kojemu daci peru noge i lože vatrnu na ognjištu, kojemu žena u samoporanju prinosi hranu, koji smatra svojim zadatkom prema kozmosu da izrodi sinove, ostavi *materijalni trag*, a koji

sličan oblaku.

-- Da, tijelo je kao i prostor u vruću: ovi su brojni, ali kad je jedan uništen, ne mislimo da s njim i prostor propada, jer znamo da je on vječan.

— Zatočenik se časti Riječi vrhovnom Cilju ne primiče, kao što i lopoč u pomrčini ne nalazimo: no ako se oslobođimo, Odmah vidimo jedinstvo!

— Ipak, tvrdi se da je *brahman* Riječ, Diskurs. U stvari, tek kad je riječ uništena, ono što ostane (bit) čista je Riječ, prvobitna muklost. To znajući, možemo o Riječi misliti želimo li postići smirenje.

— To su dva učenja koja ova valja znati jer *brahman* je i Riječ. I Apsolut iza Riječi. Prvo *brahman-riječ* valja znati, a u traženju Apsoluta zatim ga prevladati.

— Taj je nedjeljivi misterij, nepokretan, smireni vrhunski cilj, kojemu se kreće sljedbenik, postigao kada može reći:

»Ja sam to *brahman*.  
*oooooooooooo*

Kako onda, tako danas, kako tamo, tako ovdje — ono s čašću. On razmišlja o vlastitoj zloj kobi. Mislišac, *puruša*: mudrac ili pjesnik uživa razmišljajući o tragičnoj sudbini pjesnikovog udesa i odatile crpi nadahnucu. Svaki Kierkegaard sebi prinosi na žrtvu druge (principle, ljudi), smatrajući pri tom sebe mučenikom (svoga djela *Y*) i upada tako u klopku taštine stradalništva. Sublimirati (svoju) patnju u stvaralačkom činu isti je stari postupak *puruše*, duha (muškarca) u odnosu na prirod(u), *prakrti*, koja mu je hrana. Ali on mora (g)uzmicati, ostavljajući nezaštićenom, netaknutom, cijelom, svoju pozadinu, čvrsto tlo: prividiv cjevoritost, cjevoritost, dosljednost svoje istine, logike, svog aršina kao jednog. I nikom nije dato, osim njemu samom, a ni njemu više kad mu izmakne, da pročita njegovu navodno mnogočinu istinu pod kojom su svedene (pod kojom su sravnjene) sve druge.

Ako ispada da je moj san samo tvoja istina, a tvoj ostaje moja neistina? Ako si me iznevjerio, kao i sebe sama, u samom početku, tamo gdje se doista moglo razmjenjivati snove, ali kao neprebrojive veličine, nemjerljive intenzitete? Tamo gdje se osim snova i želja moglo razmjeniti i njihova ispunjenja. Ne vjerujem Batailleu: jer razmjena pristaje na razliku. Čije snove razmjeniti, čemu i za koga? Moj bi bio nešto sasvim drugo nego što misliš. (*Car j'aime le partage là où tu veux le tout*. L. Irigaray.)

Tu se može složiti, ali ne iz istih razloga: ja unaprijed i bezuslovno, a ti tek na kraju, srećemo se putujući suprotnim snovima. Tek kada je riječ mrtva, kažeš ti, ono što ostaje čista je riječ. No ja već unaprijed nemam riječ. Riječi nemam da to kažem. Osim ako ih ne razlomim i zloupotrebit, zabodem pod noke ~~████████~~, kožu. Tek će riječima živim-odranim, i ja s njima u ropcu, možda uspjeti da iskašljem tu žuč, to tmasto nezadovoljstvo, ne u onome što govore, nego *kako* to kazuju. Dok ti težiš smirenju, ja treperim u nemiru. I riječ valja mučiti da bi rekla istinu (koja može samo trenutna biti, promjenljiva, i dakle nikad tvoja Istina), kao vješticu: pritegneš li je malo, pridavši, zavilas li njome oko glave, staviš li joj nož pod grlo — nezlobivoj: uplašit će se, progovoriti autentičnim glasom pretjerivanja, napokon. Dotjerana do zida, pod pretnjom logike, konačno će joj se razvezati jezik. Tek kada ti ostaneš bez riječi, tvoja će riječ progovoriti. Ali ja na (tvoju) riječ ne mogu ni da pristanem: ona me ne uzima u obzir.

Ne samo da tvoja riječ ne računa sa mnom, nego ti nemaš uši da moju čuješ. A kad bi me čuo, pitala bih: *how does it feel to be a pig?* Da li glava u pijesku osigurava čast na polju tvoje savjesti?

*Do druge, nekazane istine, meni je možda i više stalo nego do ove koju izričem.*

*Nezdravo je i naopako biti sasvim u pravu. To znači biti protiv onih koji žive.*

*Covek je častan samo onda kad mu je čast poslednji izlaz i jedino rešenje. (Milovan Đačić)*

Ima li išta dosadnije?

Razmjenjujemo snove: čije, ako je moj prokazan kao naličje tvoga? Čije, ako si ti jedini sanjar? Ili obrnuti odnos sna i jave? Da li san sebe sanja (i tako dokončava), ili sanja život? Sanjati život, a ne živjeti ga, to je uvjet njihovog stvaralaštva. Kao da jedino u mučeništvu, žrtvi, (samo)kastraciji postoji ostvarenje, sloboda. Kao da je kreacija samo(—)stradanje, uvijek trošenje bez povrata, kao da se ne puni iznova iz sebe i kao da se ne napaja životom samim, neiscrpnošću njegovih pozitivnih i negativnih energija. Kao da je rasipanje nepovratno, trošenje uzaludno, kao da je od gubitka i oticanja sigurno samo ono što je pod ključem, u zaliham-a-naslagama naše sebičnosti, tamo gdje druge poričemo, koristimo, prerađujemo, sanjamo, prepričavamo, zloupotrebjavamo.

U »tijelu bez organa«, kako bi rekli Deleuze i Guattari, moguće je odustajanje od (vanjskog?) zadovoljstva, njegovo odlaganje, u ime uživanja u želji samoj. Jer želja tada, navodno, nije nedostatak (ali je li onda i odustajanje uopće odustajanje)? Uvijek mi se činilo da je logika hokus-pokus), zadovoljstvo joj je imanentno. Ali šta je onda susret? Zašto bi želji bio potreban drugi? Da li samo za poništenje rascjepa unutra/vani, ja/ti? Želja usmjerena sama na sebe, sama iz sebe izrasla nema potrebe za objektom ni povodom, već unaprijed se zna da sama sebi vraća. Ali, kažu D. & G., polje imanencije želje (i zadovoljstva u njoj) nije unutar mene, no ne dolazi ni do nekog vanjskog mene ili ne-mene. Ono je, navodno, kao apsolutno Izvanjsko, ne poznaje nijedno mene, jer su u toj imanentnosti i ono unutra i ono vani stopljeni. U takvom jedinstvu, koje nije nadređeno na način filosofskog unverzalizma niti dijalektičke čarobne sinteze, opstaju sve pojedinstvenosti: dakle, i ja i ti, iako ne više u ličnom svojstvu, jer više i nije važno da li ćemo reći »ja« ili ne. Sve je dozvoljeno što proizilazi iz želje same i što njoj vraća. Ova logika se zatvara u začaranu krug iz kojeg se izlazi pomoću čilibu-čiliba. Jer, zašto bi zadovoljstvo u ispunjenju želje sprečavalo užitak i u želji samoj... osim ako nije mala, nikakva, nepostojeća. Prije će biti da je skromni užitak, koji nije iznakan iz želje, sam sebi dovoljan, a da želju ne potiče, ne obnavlja. Ljubav za nedostiznim (koje je takvim učinjenju) obično je samoljublje. Ako, pak, lišavanje, odlaganje, povećava zadovoljstvo, u želji ili u nedostatku (ovo oni neće nikad priznati), po čemu je onda lišavanje? Ako to već nije u prvom redu? Teorija izmišljena post festum kao izgovor. Za one, od onih, koji ni željeti ne mogu, ili čija ih želja (?) vraća tek njima samima bez prostiranja kroz drugog čovjeka.

Uživati u lišavanju. Pa, priznajmo i taj užitak, ako nije ropska logika. Znamo da mazohista ne uživa toliko u patnji koliko u anatomiji svoje želje, u svijesti o želji želje ...

I pravo kaže Bataille, erotika odista ima nečeg graničnog, nečeg s ruba. Prekoračenje, stalni izazov, rizik. Ali treba li pristati na taj, na kraju krajeva, dualizam? Još je Nāgārduna znao da ugodnog nema bez neugodnog: ali, u ovom sistemu vrijednosti. No, znao je i da je moguće zamisliti, i ko zna, možda i stvoriti, drugačije relacije, situacije bez binarnih modela. To kod njega i nije apsolut, dok čak i Guattari i Deleuze — kloneci se apsoluta — spominju *un absolus Dehors*... Nāgārduna govorio samo o drugačijem videnju. I, kao i njih dvojica na mjestima gdje su sebi dosljedniji, o modusu, statusu (glagola) *biti*. Ima u vezniku (*et*), kažu oni, dovoljno snage da uništi glagol *biti* (*est*). Veznik povezuje nebrojene sastojnice bez hijerarhije, zar ne? Tada više nema parova suprotnosti ni hokus-pokus dijalektike. Uzročnosti su mnoštvene i nikad statične, nema linearne poretka. Čavo i bog: u tom izboru, razumije se, bit će uvijek na strani vraga, i pozivati se na svoje pretkinje, vještice. Ako ništa, da ne bude uzaludan taj veseli inkvizicijski genocid 20–30 miliona žena. U Kristovo ime, fratri i inkvizitori svih heretičkih zala, pobožni valjanioci, uživali su u mučenjima čarobnica, coprnica, vila i rogulja, svršavajući u svoje prostrane svete halje, po svim pravilima poznate logike: što gore, to bolje, kao lijevi kultovi u tantrizmu. Užitak ne bi bio bez prestopa, navodno, i bez zakona, dakle. Premda, i Bataille sluti i opipava, naravno, moć prevršavanja, prekomjerja, njegovu drugačiju dimenziju, ali upravo o tome se radi: drugačiju dimenziju, drugačiji kvalitet u odnosu na ovu ovde dvojnost. A ni on ni njemu slični ne mogu zamisliti užitak iz pozitivnog predznaka, s pozitivnim impulsom, za koji mi znamo. Užitak kojemu nije potrebna varka zbrane, potiskivanje želje, strahota, odvratnost, strah od smrti, i koji, dakle, ne *proti* i kroz negaciju drugog čovjeka. Pokušali su to da zamisle ona dvojica šizoanalitičara, kada su projektirali želju koja u sebi uživa, užitak koji ne izlazi iz želje. Pokušali, ali ostali u zatvorenom krugu želje kao samosvrhe, kojog se ne zna zašto bi drugi (čovjek) bio potreban, kojog bi užitak ispunjenja bio iznevjeravanje. Ali zašto iznevjeravanje, zašto ne širiti krug? Čemu uvijek posredovanje, zamjena, lukavstvo, podmetanje, prepreke? Prepreke sigurno mogu da pojačaju ubudućenje. Ali kada postaju same sebi cilj? Kada se dalje od njih ne ide? Time se prikriva nesposobnost uživanja, prepuštanja, zbljžavanja s drugim čovjekom. Težnja da se ostane sam sa sobom, sam u sebi. Po cijenu (samo) kastracije. Filozofija boga-oča, jednog-jedinog, to zahtijeva, a računica mu se isplati. Ne dozvoliti da mi užitak dođe od drugog (druge), ne popustiti sklonosti da mu joj ga pružim. To znači biti jak, biti siguran, u njihovom svijetu. Tada ćemo sanjati užvišenu ljubav, ideal, ljubiti sveticu, muzu, i prezirati ženu. I izmišljati mistiku nedostizne vanzemaljske strasti. Sublimirati osjećaj, kanalizirati

ti ludilo u nešto drugo, neku drugu kreativnost: bit će to umjetnik samo zahvaljujući tome. Međutim, život bi trebao da bude umjetnost, i on to može biti. No kad mu to ne dopuštamo, a raspoložemo stvaralačkim svrhabom, mormo ga pretvoriti u nešto drugo: umjetnost, koja je tada otuđenje, i baš zato umjetnost. Dok je život pri tom normaliziran, konvencionalan. Dijeliti život od stvaraštva bila je cijena civilizacije. Previsoka za nas. Pisalo se ono što se nije imalo hrabrosti živjeti. Upravo je držanje po strani od života omogućavalo stvaranje: mogao je da piše, da sliku, samo pod uslovom da ne proživi. No, priznajmo, stvar je komplikiranija nego što se čini na prvi pogled: jer pisane sâmo jeste svojevrsno proživljavanje. Ako je i u mislima, ono nije zato manje autentično. I tako, dok stvaralač ispisuje svoj imaginarni život, ovaj mu postaje stvaran u tom pisanju. Potrebe za drugim nestaje, ostaje samo potreba za zaštitom stvaralačkog prostora i vremena, laboratorije koja maštu pretvara u zbilju.

Evo vam vašeg prinošenja sebe na žrtvu, stradalništva, ujedno straha i privlačnosti pred njim: opsesija da žudnja mora da polazi iz nedostatka. Da biste joj doskočili, da biste želju učinili samodovoljnog u vašem samozadovoljstvu, i da biste sami sebi bili dovoljni u statičnosti svog neupitnog opstanka, vi čežnju ne utažujete užitkom u drugome, u predavanju. Zatvarate je u nju samu i tako je zasivate upravo na onoj njenoj uvjetovanosti koju negirate, a polazite opet od manjka, od lišavanja. Začarani krug, naizgled. Ali nije začaran namjerni krug, onaj u kojem se hoće ostati. U sebi. To je, duhoviti na našem jeziku nego na stranim — »neoženjena mašina« (*la macchina celibe*), stroj senzibilnog intelektualca. Muškog svijeta koji može, hoće, bez žene, čak i u râdanju, koji »stvara odrasle i završene predmete kao ismtezu sebe i vlastitog djelovanja«. Takve celibatne želeće mašine odbijaju proizvodnju koju pretpostavljaju, u tome što hoće da je prevaziđu, da je zaobiđu, da je izigraju. Prvo je muško.<sup>3</sup> Dosadna stvar. I sam svoj svjedok.

On projicira svoj san.  
I san o vlastitom snu.

#### NAPOMENE:

<sup>1</sup> »Amrtabindu-upanišad«, jedna od kasnijih jogističkih upanišada, ovdje prema francuskom prevodu u *Upanishads du yoga*, tr. par J. Varenne; Gallimard, Paris 1974, str. 156—161.

<sup>2</sup> Deleuze & Guattari, *Mille plateaux*, Minuit, Paris 1980, str. 194.

<sup>3</sup> Emin Cervo-Vuković, »Tutte le macchine sono uguali«, u *Beta*, 3—4/1975, Milano.

# Život je san

## Psihoanalitički pokušaj

### manuel garsija - baroso

#### Uvod

»Čemu se divite?  
Šta vas začudava?  
Zar ne znate da mi je Učitelj bio  
san?«  
(Kalderon, *Život je san*, treći  
dan, prizor XIV)<sup>1</sup>

Autor ovih misli nije Frojd. On je učinio možda više od toga, on ih je ovaplotio i napisao *Tumačenje snova*.

Još je trebalo shvatiti snove ozbiljno i tako odškrinuti vrata koja su štitila najbolje čuvanu tajnu što postoji: nesvesno; budući da su snovi kraljevski put koji tamo vodi.

Neću da se zadržavam na popisivanju svega što Frojdova autoanaliza i uopšte psihanaliza duguju proučavanju »njegove snove (s druge strane, po povratku s velikog raspusta, knjiga Didijsa Anzjea o Frojdom) snovima očekuje nas kod knjižara).

Ovaj navod: »Zar ne znate da mi je Učitelj bio san?«, kojem dolazi da se pridoda »A u svetu, kao zaključak, svako sanja ono što jeste, ali niko to ne zna«<sup>2</sup>, smešta nas u središte problematike nesvesnog, »drugi prizor«, u medusistemsko odnose prve topike, i najavljuje teoriju o svesnom nastajanju. Isto tako, kad Sigismund uzvikuje: »A iškustvo me uči da čovek koji živi sanja ono što jeste, do trenutka kada se budi«<sup>3</sup>, on nam postavlja problem položaja snevača u odnosu na njegov san<sup>4</sup>, problem otpora i prevarnog karaktera svesti čiji je racionalističko-objektivni imperializam učinio nužnim tehnički postupak koji znamo. Pošto je tumačenje vrsta »koana«, prekid u svesnom izlaganju da bi se postiglo da se pojavi, između reči, u rečima, nešto drugo a ne ono što je svesno Ja htelo da nam da na znanje. Ukratko, ako ovi stihovi imaju tako snažan odjek za psihanalitičko uho, to znači da između Frojda i autora ovih misli postoji prisna veza za koju mislim da sam je nešto malo razotkriv.

Dovedeni smo dotele da se odmah upitamo: da li je Frojd poznavao Kalderona? I, ako jeste, pre 1900? Džouns, u svojoj biografiji Frojda, kaže nam: »... Pokloni koje je Frojd činio Marti i Mini sastojali su se naročito od knjiga, među njima i Kalderonovih dela«.<sup>4</sup> On dodaje da je Frojd davao svojoj ženi da čita knjige koje je voleo, Irving Stoun<sup>5</sup> nam opisuje Frojdomu sobu kod njegovih roditelja 1882, i, govoreći o njegovoj biblioteci, kaže nam da je imao naučne i knjige iz književnosti na šest jezika, od kojih i knjige Kalderona. Nije nemoguće da ga je čitao na kastiljanskom, jer je još u detinjstvu naučio taj jezik da bi čitao *Don Kihota*. Može se, dakle, govoriti da je Frojd poznavao i voleo Kalderona, i to od 1880, mnogo pre, dakle, od *Tumačenja snova*, i čak pre autoanalize (1887—1902).

Razmišljajući o vezama između Kalderona i Frojda, silno me je zainteresovala činjenica da Frojd i protagonist u *Život je san* nose isto ime Sigismund. Džouns čutke prelazi preko izvora nejevrejskog imena Frojd. Znamo da je porodica Frojd poticala iz Galicije, koja je poljska oblast. Jevreje ove zemlje, po S. M. Dibonu,<sup>6</sup> štitili su kraljevi iz dinastije Sigismunda, koji su, iako katolici, poštivali Jevreje i protestante. Porodica Frojd, kao i druge jevrejske porodice, u znak zahvalnosti prema uspomeni kraljeva—zaštitnika, dala je ime Sigismund jednom od svoje dece. U času rođenja Aleksandra, otac Jakob zatraži od Sigismunda da izabere ime svome malom bratu. Sigismund je zadražao ime Aleksandar, ne samo zato što predstavlja težnje njegovog idealne Ja, nego takođe, a za Irvinga Stouna to je čak jedini razlog, »zato što je Aleksandar bio zaštitnik Jevreja« kao dinastija Sigismunda iz Poljske. No, protagonista u *Život je san* nije drugi do knez Sigismund, po kojem Frojd dobija svoje ime.